

ELEKTROTEHNIKA je
prirodna nauka koja proučava uzajamna dejstva nanelektrisanih
tijela (nanelektrisanja),
ili
prirodna nauka koja proučava električne pojave čiji su nosioci
nanelektrisana tijela (nanelektrisanja).

Fundamentalni pojam, odnosno osnovna veličina u elektrotehnici je
NAELEKTRISANJE

Oznaka za nanelektrisanje je **Q** ili **q**

Jedinica za nanelektrisanje je: **KULON, [C]**


Manje jedinice za nanelektrisanje, koje se često upotrebljavaju, su:

<i>milikulon</i>	$mC = 10^{-3} C$
<i>mikrokulon</i>	$\mu C = 10^{-6} C$
<i>nanokulon</i>	$nC = 10^{-9} C$
<i>pikokulon</i>	$pC = 10^{-12} C$

ELEMENTARNO NAELEKTRISANJE: e [C]

- Postoje dvije vrste nanelektrisanja: pozitino i negativno.
- Postoji najmanje nanelektrisanje u prirodi - elementarno elektrisanje (kvant nanelektrisanja)

Nosioci elementarnih (pozitivnih i negativenih) nanelektrisanja su ATOMI



Proton

je pozitivno naelektrisana čestica koja nosi najmanje pozitivno naelektrisanje.

$$Q_p \equiv e = 1,6021 \cdot 10^{-19} C$$

Elektron

je negativno naelektrisana čestica koja nosi najmanje negativno naelektrisanje

$$Q_e \equiv -e = -1,6021 \cdot 10^{-19} C$$

Naelektrisanja elektrona i protona su ista po količini (vrijednosti), a suprotnog su znaka:

$$Q_e = -Q_p$$

Sile koje drže elektrone da kruže oko jezgra atoma su električne sile koje djeluju između naelektrisanih čestica.

Između negativnih naelektrisanih čestica – **elektrona** i pozitivno naelektrisanih čestica - **protona** djeluju privlačne električne sile.

Neutron je čestica u električno neutralnom stanju.


Jezgro atoma (protoni+neutroni) je pozitivno naelektrisana čestica.

Protone i neutrone drže na okupu jake nuklearne sile.


U normalnom stanju atoma, protona ima koliko i elektrona - atom je električno neutralan. Ukupno nanelektrisanje svakog potpunog atoma jednako je nuli.

U prirodi su mogući procesi kojima se iz neutralnog atoma odvaja jedan ili više elektrona. Odvojeni elektroni se nazivaju slobodni elektroni, a ostaci atoma pozitivni joni.

Dešavaju se i obrnuti procesi, da neki od slobodnih elektrona uđu u sastav elektronskog omotača neutralnog atoma. Tako nastaju negativni joni.



$$Q_{1+} = 1,6021 \cdot 10^{-19} C$$



$$Q_{1-} = -1,6021 \cdot 10^{-19} C$$

Naelektrisana tijela – naelektrisanje Q [C]

Posmatrajmo neko tijelo, npr. komadić bakra. Broj atoma u njemu je ogroman.

Ako su svi atomi električno neutralni, tijelo je električno neutralno i njegovo nakelektrisanje je:

$$Q = 0 \text{ C}$$

Ako izvjesnom broju (npr. N) atoma “oduzmemo” po jedan elektron iz spoljašnje ljudske, tijelo postaje **pozitivno naelektrisano**: $Q_+ = N \cdot e = N \cdot 1,6021 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}$

Ako izvjesnom broju (npr. N) atoma “dodamo” po jedan elektron u spoljašnju ljudsku, tijelo postaje **negativno naelektrisano**: $Q_- = N \cdot (-e) = -N \cdot 1,6021 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}$

Naelektrisano tijelo je tijelo koje ima manjak ili višak elektrona.

U slučaju manjka elektrona tijelo je pozitivno naelektrisano.

Vrijednost nakelektrisanja tog tijela je pozitivna, npr.: $Q = 3,2 \cdot 10^{-5} \text{ C}$

U slučaju viška elektrona tijelo je negativno naelektrisano.

Vrijednost nakelektrisanja tog tijela je negativna, npr.: $Q = -3,2 \cdot 10^{-5} \text{ C}$

Naelektrisanje je uvijek cijeli broj ($n=1,2,3,\dots$) elementarnih nakelektrisanja: $Q = \pm n \cdot e$

Svi materijali se u električnom pogledu mogu svrstati u tri grupe:

- **provodnici**,
- **izolatori (dielektrici)** i
- **poluprovodnici**.

Provodnike karakteriše postojanje velikog broja nanelektrisanih čestica, koje mogu relativno slobodno da se kreću kroz materijal.

Najvažniji provodnici su **metali** (zlato, srebro, **bakar, aluminijum,...**)

Kod metala su elektroni iz spoljašnje ljske veoma slabo vezani za svoj atom, tako da postoji stalno (haotično) kretanje ovih elektrona od atoma do atoma.

Ovi elektroni se nazivaju **slobodni elektroni ili elektroni provodnosti**.

Pod dejstvom i najmanjih električnih sila elektroni počinju de se usmjereni kreću.

Kod **izolatora (dielektrika)** su elektroni iz spoljašnje ljske, u normalnim uslovima, čvrsto vezani za svoj atom. Imaju veoma malu koncentraciju slobodnih elektrona i oni ne provode nanelektrisanje, ili ga veoma slabo provode.

Izolatori su: porculan, plastične mase, staklo, guma, papir, ulja, vazduh (vakuum),...

Poluprovodnici čine prelaznu grupu između provodnika i izolatora. Broj slobodnih nanelektrisanih čestica manji je nego kod provodnika, a značajno veći nego kod izolatora. Pod dejstvom određenih sila (toplote, svjetlosti) broj slobodnih nanelektrisanja može da značajno poraste i poluprovoronik prelazi u provodnik. Poluprovodnici su bitni za elektroniku. **Osnovni poluprovodnici su silicijum (Si) i germanijum (Ge).**

ELEKTROSTATIKA

je dio elektrotehnike koji proučava nanelektrisana tijela u stanju mirovanja, sa vremenski nepromjenljivim nanelektrisanjem.

Nanelektrisana tijela djeluju jedno na drugo određenom **silom**.

Sila je privlačna ako su nanelektrisanja suprotnog znaka.

Sila je odbojna ako su nanelektrisanja istog znaka.


Oznaka za silu je F

Jedinica za silu je **NJUTN, [N]**

Sila je vektorska velična \vec{F}

određena:

- **intenzitetom**, odnosno **veličinom sile F [N]**, koja predstavlja brojnu **vrijednost**
- **pravcem** djelovanja sile i
- **smjerom** djelovanja sile



Sile istog pravca:

1. isti smjer

$$\begin{array}{ccc} \vec{F}_2 & \vec{F}_1 & \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ \textcolor{blue}{\longrightarrow} & \textcolor{blue}{\longrightarrow} & \textcolor{black}{\longrightarrow} \\ & \vec{F} & \end{array} \quad F = F_1 + F_2$$


2. suprotan smjer

$$\begin{array}{ccc} \vec{F}_2 & \vec{F}_1 & \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ \textcolor{red}{\longleftarrow} & \textcolor{blue}{\longrightarrow} & \textcolor{black}{\longrightarrow} \\ & \vec{F} & \end{array} \quad F = F_1 - F_2$$

KULONOV ZAKON

međusobnog djelovanja dva tačkasta naelektrisanja u stanju mirovanja

Tačkasta naelektrisanja su nanelektrisana tijela čije su dimenzije znatno manje od njihovog međusobnog rastojanja



Kulonov zakon važi za tačkasta naelektrisanja i glasi:

- Intenzitet sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja određen je izrazom:

$$F = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2} \quad \dots(\text{I.1})$$

- Sila djeluje duž prave koja spaja tačkasta naelektrisanja;
- Sila je privlačna ako su nanelektrisanja suprotnog znaka (slika 2), a ako su nanelektrisanja istog znaka sila je odbojna (slika 3).


U izrazu I.1 su:

F – vrijednost sile u **NJUTNIMA**, [N]

Q_1 i Q_2 - vrijednosti tačkastih nanelektrisanja u **KULONIMA**, [C]


r - rastojanje tačkastih nanelektrisanja u **METRIMA**, [m]

k - konstanta proporcionalnosti kojom se izražava zavisnost sile od osobina sredine u kojoj se nanelektrisanja nalaze, u **[Nm²/C²]**




$$F = k \frac{Q_1 \cdot |Q_2|}{r^2}$$

Slika 2: Sila međusobnog dejstva tačkastih nanelektrisnja suprotnog znaka



$$F = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Slika 3A: Sila međusobnog dejstva tačkastih nanelektrisnja istog znaka (pozitivna)



$$F = k \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$

Slika 3B: Sila međusobnog dejstva tačkastih nanelektrisnja istog znaka (negativna)

Za vakuum (\approx vazduh) vrijednost konstante proporcionalnosti k je:

$$k_0 = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

U izraz za Kulonovu silu, uvrštavaju se apsolutne vrijednosti nanelektrisanja. Znak nanelektrisanja određuje smjer sile, a ne njenu vrijednost.

Konstanta k se obično izražava preko dielektrične konstante sredine ϵ :

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon}$$

Jedinica za dielektričnu konstantu ϵ je: $\left[\frac{C^2}{N m^2} \right]$, ili *farad po metru*, $\left[\frac{F}{m} \right]$

FARAD, [F] je jedinica za **kapacitivnost**.

Za vakuum (\approx vazduh) vrijednost dielektrične konstante ϵ je:

$$\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N m^2}$$

Za druge dielektrike,

dielektrična konstanta ϵ je veća od dielektrične konstante vakuma ϵ_0 :

$$\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$$

ϵ_r je relativna dielektrična konstanta posmatranog dielektrika.

To je neimenovan broj, veći od jedinice: $\epsilon_r > 1$.

Za vakuum (\approx vazduh) je $\epsilon_r = 1$.

Vrijednost KULONOVE SILE,

odnosno **intenzitet sile međusobnog dejstva dva tačkasta nanelektrisanja, izražena preko dielektrične konstante dielektrika u kojem se nanelektrisanja nalaze, data je izrazom:**

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$

odnosno, izrazom:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$

Ako se nanelektrisanja nalaze u **vakuumu (\approx vazduhu)**

$$F_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{r^2}$$


Dielektrična konstanta je najmanja za vakuum (\approx vazduh): $\epsilon = \epsilon_0$

⇒ **Sila je najveća u vakuumu (\approx vazduhu)**

U izraz za Kulonovu silu, uvrštavaju se apsolutne vrijednosti nanelektrisanja. Znak nanelektrisanja određuje smjer sile, a ne njenu vrijednost.

Sila dejstva više tačkastih naelektrisanja na posmatrano tačkasto naelektrisnje jednaka je VEKTORSKOM ZBIRU pojedinačnih sila

Za raspored naelektrisanja duž iste prave, to je ZBIR (isti smjer) ili RAZLIKA (suprotan smjer) sila, kao npr. na sl.4




$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}$$

$$F_{31} = k \frac{Q_3 \cdot |Q_1|}{r_{13}^2}, \quad F_{21} = k \frac{Q_2 \cdot |Q_1|}{r_{12}^2}$$

$$F_1 = F_{21} + F_{31}$$

Slika 4B: Sila na naelektrisanje 1, od naelektrisanja 3 i 2 na isom pravcu



$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

$$F_{13} = k \frac{|Q_1| \cdot Q_3}{r_{13}^2}$$

$$F_{23} = k \frac{Q_2 \cdot Q_3}{r_{23}^2}$$

$$F_3 = F_{23} - F_{13}$$

Slika 4A: Sila na naelektrisanje 3, od naelektrisanja 1 i 2 na isom pravcu

1. Odrediti silu međusobnog dejstva dva jednaka tačkasta naelektrisanja $Q_1=Q_2=3 \cdot 10^{-10} \text{ C}$, koja se nalaze u vazduhu na međusobnom rastojanju $r=3\text{cm}$.


Rješenje

Oba naelektrisanja su pozitivna (istog znaka). \Rightarrow Sila je odbojna

$$Q_1 = 3 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$

$$r = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$Q_2 = 3 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$



$$F_{12} = F_{21} \equiv F = k_0 \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

Vrijednost sile je: $F = k_0 \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right] \frac{3 \cdot 10^{-10} [\text{C}] \cdot 3 \cdot 10^{-10} [\text{C}]}{(3 \cdot 10^{-2})^2 [\text{m}^2]} = 9 \cdot 10^{-7} \text{ N}$

2. Odrediti silu međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja $Q_1=-2nC$ i $Q_2=6nC$, koja se nalaze u vazduhu na međusobnom rastojanju $r=10\text{cm}$.

Rješenje

Naelektrisanja su suprotno znaka (+ i -). \Rightarrow Sila je privlačna

$$Q_1 = -2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$r = 10 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$


$$Q_2 = 6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$



$$F_{12} = F_{21} \equiv F = k_0 \frac{|Q_1| Q_2}{r^2}$$


Vrijednost sile je: $F = k_0 \frac{|Q_1| \cdot Q_2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9} \cdot 6 \cdot 10^{-9}}{(10 \cdot 10^{-2})^2} = 1,08 \cdot 10^{-5} \text{ N}$

3. Tri tačkasta nanelektrisanja $Q_1=10^{-6}\text{C}$, $Q_2=2 \cdot 10^{-6}\text{C}$ i $Q_3=5 \cdot 10^{-6}\text{C}$ postavjena su u vazduhu na međusobnim rastojanjima kao na slici. Odrediti silu koja djeluje na nanelektrisanje u tački 3.



Rješenje

Na nanelektrisanje u tački 3 djeluje sila od nanelektrisanja Q_1 i sila od nanelektrisanja Q_2 , kao na slici:



Vrijednosti sila su:

$$F_{13} = k_0 \frac{Q_1 \cdot Q_3}{r_{13}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{(0,1+0,1)^2} = 1,125 \text{ N}$$


$$F_{23} = k_0 \frac{Q_2 \cdot Q_3}{r_{23}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 5 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} = 9 \text{ N}$$

Ukupna sila na nanelektrisanje u tački 3 je: $\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$

Sile koje djeluju na nanelektrisanje u tački 3 su istog pravca i smjera. \Rightarrow

Vrijednost ukupne sile na nanelektrisanje u tački 3 je: $F_3 = F_{13} + F_{23} = 10,125 \text{ N}$

Smjer sile se poklapa sa smjerovima pojedinačnih sila .



Pitanja-1

- **Ko su nosioci elementarnih pozitivnih i negativnih naelektrisanja ?**
- **Kakvo je naelektrisanje jezgra atoma ?**
- **Navesti osnovnu i manje jedinice za naelektrisanje.**
- **Kako dijelimo sve materijale prema električnim svojstvima ?**
- **Kako glasi Kulonov zakon ?**
- **Napisati izraz za intenzitet sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (vrijednost Kulonove sile), preko konstante proporcionalnosti k.**
- **Napisati izraz za intenzitet sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (vrijednost Kulonove sile), preko dielektrične konstante ϵ .**
- **Koje veličine figurišu u izrazu za Kulonovu silu i koje su njihove jedinice ?**
- **U kojoj dielektričnoj sredini je sila međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (Kulonova sila) najveća ?**
- **Kako će se promjeniti vrijednost sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (Kulonove sile) ako se rastojanje između njih poveća dva puta ?**
- **Kako će se promjeniti vrijednost sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (Kulonove sile) ako se naelektrisanja umjesto u vazduh postave u sredinu relativne dielektrične konstante 2,5 ?**
- **Kako će se promjeniti vrijednost sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (Kulonove sile), ako se oba naelektrisanja povećaju dva puta ?**
- **Kako će se promjeniti vrijednost sile međusobnog dejstva dva tačkasta naelektrisanja (Kulonove sile), ako se jedno naelektrisanje smanji dva puta ?**

ELEKTRIČNO POLJE

Naelektrisano tijelo mijenja prostor oko sebe.

To naročito fizičko stanje sredine oko naelektrisanog tijela naziva se električno polje.

Oko svakog naelektrisanog tijela (naelektrisanja) postoji električno polje.

Električno polje djeluje električnom silom, na svako drugo naelektrisano tijelo koje se u njemu nalazi.

Električno polje se može opaziti samo po svom djelovanju na nanelektrisana tijela koja se u njemu nalaze.

Za ispitivanje električnog polja koriste se tzv. probno nanelektrisanje , Q_p [C]

Ono mora biti veoma malo, tako da njegovo polje ne remeti razmatrano polje.

Probno nanelektrisanje je, po dogovoru, uvijek pozitivno.

Osnovne veličine koje karakterišu električno polje su:

- Vektor jačine električnog polja, \vec{E} i jačina električnog polja, E
- Električni potencijal, ϕ ili V
- Napon, U

Vektor jačine električnog polja, \vec{E}

Posmatrajmo nanelektrisno tijelo nanelektrisanja Q [C] u dielektričnoj sredini sa ϵ .

Oko tog nanelektrisanog tijela postoji električno polje.

Unesimo u to polje probno nanelektrisanje Q_p [C] (pozitivno).

Na probno nanelektrisanje Q_p djelovaće električna sila \vec{F}

Intenzitet, pravac i smjer sile određen je u svakoj tački prostora oko nanelektrisanja Q , odnosno u svakoj tački električnog polja.

Vektor jačine električnog polja

u posmatranoj tački polja, definiše se kao odnos sile koja djeluje na probno nanelektrisanje u toj tački i probnog nanelektrisanja:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_p}$$

Pravac i smjer vektora jačine električnog polja, su isti kao pravac i smjer sile.

Vrijednost vektora jačine električnog polja je jačina električnog polja, E

Jačina električnog polja u posmatranoj tački polja je odnos vrijednosti sile polja u toj tački i probnog nanelektrisanja:


$$E = \frac{F}{Q_p}$$

Jedinica za jačinu električnog polja je:

$$\frac{\text{njudn}}{\text{kulon}}, \left[\frac{N}{C} \right] \text{ ili } \frac{\text{volt}}{\text{metar}}, \left[\frac{V}{m} \right].$$

Volt, [V] je jedinica za potencijal i napon.

Jačina električnog polja tačkastog naelektrisanja Q [C]



Slika 5: Vektor jačine električnog polja pozitivnog A) i negativnog tačkastog naelektrisanja B)

Oko tačkastog naelektrisanja Q [C] postoji električno polje.

Na probno naelektrisanje Q_p [C] (pozitivno) koje se nalazi npr. u tački 1 polja, udaljenoj r [m] od tačkastog naelektrisanja, djeluje električna sila, određena KULONOVIM zakonom.

Vrijednost sile je:

$$F = k \frac{|Q| \cdot |Q_p|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q| \cdot |Q_p|}{r^2}$$

Po definiciji je:

$$E = \frac{F}{Q_p} \Rightarrow$$

Jačina električnog polja tačkastog naelektrisanja je:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|Q|}{r^2}$$


Pravac i smjer vektora ječine električnog polja su isti kao sile:

- za pozitivno naelektrisanje, OD naelektrisanja
- za negativno naelektrisanje, KA naelektrisanju.

Jačina električnog polja više tačkastih nanelektrisanja

u posmatranoj tački polja, jednaka je VEKTORSKOM ZBIRU jačina pojedinačnih polja u toj tački.

Za raspored nanelektrisanja duž iste prave, to je ZBIR (isti smjer) ili RAZLIKA (suprotan smjer) jačina pojedinačnih polja, kao npr. na sl.6.




$$\vec{E}_X = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E_1 = k \frac{|Q_1|}{r_1^2}, \quad E_2 = k \frac{|Q_2|}{r_2^2}$$

$$E_X = E_1 + E_2$$

Slika 6A: Vektor jačine električnog polja od dva negativna tačkasta nanelektrisanja, na isom pravcu





$$\vec{E}_X = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$E_1 = k \frac{|Q_1|}{r_1^2}, \quad E_2 = k \frac{|Q_2|}{r_2^2}$$


$$E_X = E_1 - E_2$$

Slika 6B: Vektor jačine električnog polja od dva tačkastia nanelektrisanja suprotnog znaka, na isom pravcu


Linije električnog polja



*Slika 7: Linije električnog polja usamljenog tačkastog nanelektrisanja:
A) pozitivnog, B) negativnog*




*Slika 8: Električno polje dva tačkasta nanelektrisanja
suprotnog znaka*



*Slika 9: Homogeno polje
kondenzatora*

Električni potencijal, φ

u nekoj tački X električnog polja (φ_X) definiše se kao odnos rada ($A_{X\infty}$) koji izvrše sile električnog polja pomjerajući probno nanelektrisano (Q_p) iz posmatrane tačke polja X u referentnu tačku (beskonačnost ∞) i probnog nanelektrisanja:



$$\varphi_X = \frac{A_{X\infty}}{Q_p}$$

Oznaka za potencijal je φ

Jedinica za potencijal je: **VOLT, [V]**

$$volt = \frac{džul}{kulon}, \quad [V] = \left[\frac{J}{C} \right]$$

DŽUL, [J] je jedinica za rad: $A [J]$

Rad je dejstvo sile $F [N]$ na određenom putu $r [m]$: $A [J] = F [N] r [m]$

Napon, U

Napon ili potencijalna razlika između dvije tačke u električnom polju
(npr. tačke 1 i tačke 2) je razlika potencijala tih tačaka: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$

$$\text{Potencijal tačke 1 je: } \varphi_1 = \frac{A_{1\infty}}{Q_p} \quad \text{Potencijal tačke 2 je: } \varphi_2 = \frac{A_{2\infty}}{Q_p}$$

$$\text{Napon između tačaka 1 i 2 je: } U_{12} = \frac{A_{12}}{Q_p}$$

A_{12} je rad koje izvrše sile električnog polja pomjerajući probno nanelektrisanje Q_p iz tačke 1 u tačku 2 polja.


Napon između dvije tačke u električnom polju definiše se kao odnos rada koje izvrše sile polja pomjerajući probno nanelektrisanje iz jedne u drugu tačku polja i probnog nanelektrisanja.

Oznaka za napon je U

Pošto se napon definiše između dvije tačke polja, npr. između tačaka 1 i 2, uz oznaku se najčešće dodaje indeks koji definiše te tačke: U_{12}

Jedinica za napon je, kao i jedinica za potencijal, **VOLT, [V]**

Potencijal u polju tačkastog naelektrisanja



Slika 10: Potencijal u polju tačkastog naelektrisanja


Potencijal φ [V] električnog polja tačkastog naelektrisanja Q [C] u nekoj tački polja na rastojanju r [m] od naelektrisanja, određen je zrazom:

$$\varphi = k \frac{Q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon r} Q$$

Ako je naelektrisanje u vakuumu (~ vazduhu), potencijal je:

$$\varphi = k_0 \frac{Q}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} Q$$

Napon u polju tačkastog naelektrisanja



Slika 10: Napon u polju tačkastog naelektrisanja

Napon U_{12} izmedju tačaka 1 i 2 električnog polja je: $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$

U polju tačkastog naelektrisanja Q [C] je: $\varphi_1 = k \frac{Q}{r_1} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Q}{r_1}$, $\varphi_2 = k \frac{Q}{r_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \frac{Q}{r_2}$


\Rightarrow

$$U_{12} = kQ \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Ako je nanelektrisanje u vakuumu (~ vazduhu), napon je:

$$U_{12} = k_0 Q \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Potencijal u polju više tačkastih naelektrisanja



Potencijal u tački X je ZBIR potencijala od svih naelektrisanja:

$$\Phi_X = \sum_{i=1}^n \Phi_{Xi} = k \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_{Xi}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_{Xi}}$$

U izraz potencijal se uvrštavaju algebarske vrijednosti naelektrisanja, odnosno za pozitivno nanelektrisanje njegova pozitivna vrijednost, a za negativno nanelektrisanje njegova negativna vrijednost nanelektrisanja.

Potencijal negativnog nanelektrisanja je negativan, pozitivnog pozitivan.

1. U tački M jačina električnog polja tačkastog nanelektrisanja u vazduhu iznosi $E_0=30 \text{ V/m}$, a u silikonskom ulju $E_{ulj}=12 \text{ V/m}$. Izračunati relativnu dielektričnu konstantu silikonskog ulja.

Rješenje

Jačina električnog polja tačkastog nanelektrisanja u vazduhu je: $E_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_M^2}$

Jačina električnog polja tačkastog nanelektrisanja u ulju je: $E_{ulj} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{Q}{r_M^2}$

Odnos jačina električnog polja je: $\frac{E_0}{E_{ulj}} = \epsilon_r$

Vrijednost relativne dielektrične konstante silikonskog ulja je: $\epsilon_r = \frac{30}{12} = 2,5$

2. Kolika sila djeluje na elektron koji se nalazi u električnom polju jačine $E=0,8 \text{ kV/m}$.

Rješenje

Nanelektrisanje elektrona je: $Q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Jačina električnog polja u tački u kojoj se nalazi elektron je: $E = \frac{\mathbf{F}}{|Q_e|}$
 \Rightarrow Sila koja djeluje na elektron je:


$$F = E \cdot |Q_e| = 0,8 \cdot 10^3 [\text{V/m}] \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} [\text{C}] = 1,28 \cdot 10^{-16} \text{ N}$$

3. Dva tačkasta nanelektrisanja $Q_1 = 10^{-6}$ C i $Q_2 = 2 \cdot 10^{-6}$ C postavljena su u vazduhu na međusobnom rastojanju $r_{12} = 0,1$ m. Odrediti jačinu električnog polja u tački X udaljenoj od nanelektrisanja kao na slici.

$$Q_1 = 10^{-6}$$
 C



$$Q_2 = 2 \cdot 10^{-6}$$
 C



$$r_{12} = 0,1$$
 m

$$r_{2X} = 0,1$$
 m



Rješenje

U tački X djeluje polje od nanelektrianja Q_1 , i polje od nanelektrisanja Q_2 , sa pravcima i smjerovima kao na slici:

$$Q_1 = 10^{-6}$$
 C



$$r_{12} = 0,1$$
 m

$$Q_2 = 2 \cdot 10^{-6}$$
 C



$$r_{2X} = 0,1$$
 m




Jačina električnog polja od Q_1 je: $E_1 = k_0 \frac{Q_1}{(r_{12} + r_{2X})^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{10^{-6}}{(0,1 + 0,1)^2} = 2,25 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$

Jačina električnog polja od Q_2 je: $E_2 = k_0 \frac{Q_2}{r_{2X}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} = 18 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$

Ukupna jačina električnog polja u tački X je:


$$E = E_1 + E_2 = 2,25 \cdot 10^5 + 18 \cdot 10^5 = 20,25 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$$

4. Dva tačkasta nanelektrisana $Q_1 = -10^{-6} \text{ C}$ i $Q_2 = -2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ postavljena su u vazduhu na međusobnom rastojanju $r_{12} = 10 \text{ cm}$. Odrediti jačinu električnog polja u tački X udaljenoj od nanelektrisanja kao na slici.



Rješenje

U tački X djeluje polje od negativnog nanelektrianja Q_1 , i polje od negativnog nanelektrisanja Q_2 , sa pravcima i smjerovima kao na slici.



Jačina električnog polja od Q_1 je:

$$E_1 = k_0 \frac{|Q_1|}{r_{1X}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{1 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} = 9 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$$

Jačina električnog polja od Q_2 je:

$$E_2 = k_0 \frac{|Q_2|}{r_{X2}^2} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-6}}{0,1^2} = 18 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$$

Jačina električnog polja u tački X je:

$$E = E_2 - E_1 = 18 \cdot 10^5 - 9 \cdot 10^5 = 9 \cdot 10^5 \frac{V}{m}$$

5. Naći potencijal tačaka na rastojanju $r = 300 \text{ cm}$ od tačkastog nanelektrisanja $Q=2 \text{ nC}$ u vazduhu.

Rješenje

Nanelektrisanje se nalazi u vazduhu: $k_0 = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$

Potencijal od posmatranog nanelektrisanja $Q=2 \text{nC}=2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, u tačkama koje su od njega udaljene za $r = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$ je:

$$\varphi = k_0 \frac{Q}{r} = 9 \cdot 10^9 \left[\frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right] \frac{2 \cdot 10^{-9} [\text{C}]}{3[\text{m}]} = 6 \text{V}$$

6. Za polje od nanelektrisanja kao na slici, naći potencijal u tački X. Nanelektrisanja se nalaze u vazduhu.



Rješenje

$$\varphi_X = \sum_{i=1}^n \varphi_{Xi} = k_0 \frac{Q_1}{r_{X1}} + k_0 \frac{Q_2}{r_{X2}} = 9 \cdot 10^9 \frac{2 \cdot 10^{-9}}{9} + 9 \cdot 10^9 \frac{-1 \cdot 10^{-9}}{3} = -1 \text{V}$$

7. Potencijali koje stvaraju pozitivno i negativno naelektrisanje u tački A su 14 V i -9V, a u tački B 3V i -17 V. Koliki je napon izmedju tačaka A i B.

Rješenje

Potencijal u tački A je: $\varphi_A = \sum_{i=1}^2 \varphi_{Ai} = 14[V] + (-9[V]) = 5V$

Potencijal u tački B je: $\varphi_B = \sum_{i=1}^2 \varphi_{Bi} = 3[V] + (-17[V]) = -14V$

Napon između tačaka A i B je: $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = 5 [V] - (-14 [V]) = 19 V$

8. U električnom polju, napon između tačaka A i B iznosi $U_{AB}=78V$. Pri pomjeranju naelektrisanja Q_p od tačke A do tačke B izvršen je rad od $A_{AB}=3,9J$. Kolika je vrijednost naelektrisa Q_p ?

Rješenje

Napon između dvije tačke u električnom polju određen je odnosom rada izvršenog pri pomjeranju naelektrisanja između te dvije tačke polja i tog naelektrisanja:


$$U_{AB} = \frac{A_{AB}}{Q_p} \Rightarrow Q_p = \frac{A_{AB}}{U_{AB}} = \frac{3,9[J]}{78[V]} = 0,02C$$

Pitanja-2

1. Napisati izraz i jedinicu za jačinu električno polje.
2. Napisati izraz za jačinu električnog polja tačkastog nanelektrisanja, preko konstante proporcionalnosti k .
3. Napisati izraz za jačinu električnog polja tačkastog nanelektrisanja, preko dielektrične konstante ϵ .
4. Jačina električnog polja tačkastog nanelektrisanja u tački 1 je E_1 , [N/C]. Kolika je jačina električnog polja u tački 2, na dva puta većem rastojanju od nanelektrisanja ?
5. Odrediti odnos jačine električnog polja tačkastog nanelektrisanja u vazduhu i jačine električnog polja tog nanelektrisanja smještenog u silikonskom ulju relativne dielektrične konstante $\epsilon_r=2,5$.
6. Jačina električnog polja tačkastog nanelektrisanja $Q[C]$ u tački 1 je E [N/C]. Kolika će biti jačina električnog polja u toj tački, ako se nanelektrisanje smanji dva puta ?
7. Koja je oznaka i jedinica za potencijal električnog polja ?
8. Koja je oznaka i jedinica za napon električnog polja ?
9. Potencijal tačke 1 električnog polja je $\varphi_1[V]$, a porencijal tačke 2 je $\varphi_2[V]$, Koliki je napon između te dvije tačke ?

ELEKTRIČNI KONDENZATORI

Električni kondenzator je sistem od dva bliska provodna tijela koja su nanelektrisana jednakim nanelektrisanjima suprotnog znaka $+ Q [C]$ i $- Q [C]$, razdvojena izolatorom (dielektrikom) dielektrične konstante ϵ .



Nanelektrisana provodna tijela su:
obloge kondenzatore ili
 ploče kondenzatora ili
 elektrode

Pozitivn obloga

nosi pozitivno nanelektrisanje $+ Q [C]$

Negativna obloga

nosi isto toliko negativno aelektrisanje $- Q [C]$

Između obloga kondenzatora uspostavlja se električno polje \vec{E}

Polje je usmjерeno od pozitivne ka negativnoj oblogi kondenzatora.

Pozitivna obloga kondenzatora je na potencijalu φ_+

Negativna obloga kondenzatora je na potencijalu φ_-

Napon između obloga kondenzatora je: $U = \varphi_+ - \varphi_-$

KAPACITIVNOST KONDENZATORA

Osnovna električna veličina koja karakteriše kondenzatore je kapacitivnost.

Oznaka za kapacitivnost je **C**

Kapacitivnost **C** je odnos nanelektrisnja **Q** i napona **U**:

$$C = \frac{Q}{U}$$

Iz ovog odnosa \Rightarrow

$$Q = C \cdot U$$

i

$$U = \frac{Q}{C}$$

Jedinica za kapacitivnost je **FARAD, [F]**

$$\text{farad} = \frac{\text{kulon}}{\text{volt}}, [F] = \left[\frac{C}{V} \right]$$

Manje jedinice za kapacitivnost su:

$$\text{milifarad} \quad mF = 10^{-3} F$$

$$\text{mikrofarad} \quad \mu F = 10^{-6} F$$

$$\text{nanofarad} \quad nF = 10^{-9} F$$

$$\text{pikofarad} \quad pF = 10^{-12} F$$

Kapacitivnost C[F] je osnovna karakteristika svakog kondenzatora.

Kapacitivnost kondenzatora zavisi od:

- oblika kondenzatora,
- dimenzija kondenzatora i
- upotrebljenog dielektrika između obloga kondenzatora,


dakle od konstruktivnih karakteristika kondenzatora.

Kapacitivnost kondenzatora se može opisati kao **mjera mogućnosti** kondenzatora da na sebi akumuliše (skladišti) naelektrisanje.

U električnim kolima, kondenzator je komponenta na kojoj se može skladištiti određena količina naelektrisanja Q .

Kondenzator veće kapacitivnosti, pri istom naponu između obloga, na oblogama skladišti veću količinu naelektrisanja.

Simbol kondenzatora u električnim šemama je:




Karakteristične veličine kondenzatora su: **kapacitivnost C [F]**
napon između obloga U [V] i
naelektrisanje obloga $\pm Q$ [C]

međusobno povezane odnosom:

$$C = \frac{Q}{U}$$

Pločasti kondenzatori



Sl. 12: Pločasti kondenzator

Pločasti kondenzator čine:

- dvije ravne paralelne **provodne ploče** jednakih površina **S[m²]** – **obloge** kondenzatora.
- između kojih je **dielektrik** dielektrične konstante **ε [F/m]**,
- a rastojanje između obloga kondenzatora **d[m]** je **mnogo manje od njihovih dimenzija**.

Kapacitivnost C [F] pločastog kondenzatora je:

$$C = \epsilon \frac{S}{d} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d}$$


Kapacitivnost je veća što je veća površina S[m²] obloga- ploča kondenzatora, a manje rastojanje d [m] između njih.

Ako je dielektrik vazduh ($\epsilon_r \approx 1$) ili vakuum ($\epsilon_r = 1$):

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

Kapacitivnost je veća ako je između obloga neki drugi dielektrik sa $\epsilon_r > 1$:

$$C = C_0 \epsilon_r$$



Sl. 12A: Električno polje pločastog kondenzatora

Kad se između obloga kondenzatora priključi napon $U[V]$ one će se nanelektrisati nanelektrisnjem $Q [C]$ čija vrijednost zavisi od kapacitivnosti kondenzatora $C[F]$:

$$Q = C \cdot U$$

Između ploča kondenzatora uspostavlja se homogeno električno polje.

Jačina električnog polja E je određena izrazom:

$$E = \frac{U}{d}$$

Jedinica za napon U je VOLT, [V], jedinica za rastojanje d je METAR, [m]. \Rightarrow

Jedinica za jačinu električnog polja E je:

$$\frac{\text{volt}}{\text{metar}}, E \left[\frac{\text{V}}{\text{m}} \right]$$

Jedinica za kapacitivnost C je FARAD, [F], jedinica za rastojanje d je METAR, [m], jedinica za površin S je KVADRATNI METAR, [m^2].


Iz izraza: $C = \epsilon \frac{S}{d} \Rightarrow$

Jedinica za dielektričnu konstantu ϵ je:


$$\frac{\text{farad}}{\text{metar}}, \epsilon \left[\frac{\text{F}}{\text{m}} \right]$$

Vezivanje kondenzatora u grupe

Posmatrajmo npr. tri kondenzatora kapacitivnosti: C_1 , C_2 i C_3




Ako svaki kondenzator pojedinačno priključimo na napon iste vrijednosti U , nanelektrisanja kondenzatora će biti: $Q_1 = C_1 U$, $Q_2 = C_2 U$, $Q_3 = C_3 U$




U praksi se često srijeću grupe međusobno povezanih kondenzatora.

Osnovne veze su: paralelna veza i redna veza


Paralelna veza



Redna veza



Paralelna veza kondenzatora




Posmatrajmo npr. **dva kondenzatora kapacitivnosti C_1 [F] i C_2 [F], vezana paralelno** i priključena na napon U [V].

Napon na oba kondenzatorima je isti: $U_1 = U_2 = U$

Naelektrisanja kondenzatora su: $Q_1 = C_1 \cdot U, Q_2 = C_2 \cdot U$

Ukupno naelektrisanje oba kondenzatora je: $Q = Q_1 + Q_2$.

Zamjenimo ovu vezu **ekvivalentnim kondenzatorom**, koji pri istom naponu U obezbijeđuje isto ukupno naelektrisanje Q .



Kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora, odnosno kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora je:

$$C_{p12} = \frac{Q}{U} = \frac{Q_1 + Q_2}{U} = \frac{Q_1}{U} + \frac{Q_2}{U} = C_1 + C_2$$

Ekvivalentna kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora jednaka je zbiru njihovih kapacitivnosti:

$$C_{p12} = C_1 + C_2$$

Paralelna veza N kondenzatora, priključenih na napon U

Kapacitivnosti pojedinačnih kondenzatora su: $C_i, i = 1, 2, 3, \dots, N$

Napon na svim kondenzatorima je isti: $U_i = U$

U je i napon na krajevima ekvivalentnog kondenzatora.

Naelektrisanja pojedinačnih kondenzatora su: $Q_i = C_i \cdot U$

$$\text{Ukupno naelektrisanje je: } Q = \sum_{i=1}^N Q_i$$

Q je i naelektrisanje ekvivalentnog kondenzatora.


Kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora ($C_p = \frac{Q}{U}$), odnosno
ekvivalentna kapacitivnost N paralelno vezanih kondenzatora je:

$$C_p = \sum_{i=1}^N C_i$$

**Ekvivalentna kapacitivnost paralelne veze kondenzatora,
jednaka je zbiru kapacitivnosti pojedinačnih kondenzatora.**

Paralelnim vezivanjem kondenzatora, POVEĆAVA se kapacitivnost.

Redna veza kondenzatora



Posmatrajmo npr. **dva kondenzatora kapacitivnosti** C_1 [F] i C_2 [F], **vezana redno** i priključena na napon U [V].

Naelektrisanja oba kondenzatora su ista: $Q_1 = Q_2 = Q$


Naponi na krajevima kondenzatora su različiti i jednaki :

$$U_1 = \frac{Q}{C_1}, U_2 = \frac{Q}{C_2}$$

Ukupan napon jednak je zbiru napona na krajevima redno vezanih kondenzatora:

$$U = U_1 + U_2$$

Zamjenimo ovu vezu **ekvivalentnim kondenzatorom**, koji pri istom naponu U ima isto naelektrisanje Q .



Kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora, odnosno kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora je:

$$C_{r12} = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U_1 + U_2} = \frac{Q}{\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

Ekvivalentna kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora jednaka je:

$$\frac{1}{C_{r12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

ili

$$C_{r12} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Redna veza N kondenzatora, priključea na napon U

Kapacitivnosti pojedinačnih kondenzatora su: $C_i, i = 1, 2, 3, \dots, N$

Kondenzatori su vezani redno i priključeni na napon U

Naelektrisanja svih kondenzatora su ista: $Q_i = Q$

Q je i naelektrisanje ekvivalentnog kondenzatora.

Naponi na pojedinačnim kondenzatorima su različiti i iznose :

$$U_i = \frac{Q}{C_i}$$

Ukupan napon redne veze je:

$$U = \sum_{i=1}^N U_i$$

U je i napon na krajevima ekvivalentnog kondenzatora.

Kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora ($C_r = \frac{Q}{U}$), odnosno
ekvivalentna kapacitivnost N redno vezanih kondenzatora je:

$$\frac{1}{C_r} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$$

Recipročna vrijednost kapacitivnost redne veze kondenzatora, jednaka je
zbiru recipročnih vrijednosti kapacitivnosti pojedinačnih kondenzatora.

Rednim vezivanjem kondenzatora, **SMANJUJE** se kapacitivnost.

Dielektrična čvrstoća kondenzatora

je jačina polja pri kojoj nastaje probaj u dielektriku kondenzatora:

$$E_{pr} \left[\frac{V}{m} \right] = \frac{U_{pr}}{d},$$

- U_{pr} [V] je probajni napon,
- d [m] je razmak između obloga kondenzatora.

Vrijednost dielektrične čvrstoće zavisi od vrste dielektrika. Za vazduh je: $E_{pr} = 3 \cdot 10^6 \frac{V}{m}$

Za većinu drugih dielektrika ona je veća.

U praksi se dielektrična čvrstoća najčešće izražava u: $\left[\frac{kV}{cm} \right]$


Elektrostatička energija kondenzatora

Opterećen kondenzator sadrži određenu količinu **elektrostatičke (električne) energije** koja se izračunava preko jednog od tri ekvivalentna izraza:

$$W_e = \frac{1}{2} Q \cdot U, \quad W_e = \frac{1}{2} C \cdot U^2, \quad W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Jedinica za energiju je: džul, [J]

1. Kolika je ekvivalentna kapacitivnost kondenzatora vezanih kao na slici ($C_{ab}=?$), ako je: $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 2 \mu F$, $C_3 = 1 \mu F$?




Rješenje

Kondenzatori su vezani REDNO, pa je:

$$\frac{1}{C_{r123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = 2 \left[\frac{1}{\mu F} \right] \Rightarrow C_{ab} \equiv C_{r123} = \frac{1}{2} = 0,5 \mu F$$

1. Kolika je ekvivalentna kapacitivnost kondenzatora vezanih kao na slici ($C_{ab}=?$), ako je: $C_1 = 2 \mu F$, $C_2 = 2 \mu F$, $C_3 = 1 \mu F$?




Rješenje

Kondenzatori su vezani PARALELNO, pa je:

$$C_{p123} = C_1 + C_2 + C_3 = 2 + 2 + 1 = 5 \mu F \quad \Rightarrow \quad C_{ab} \equiv C_{p123} = 5 \mu F$$

3. Dva paralelno vezana kondenzatora imaju ekvivalentnu kapacitivnost $12nF$, a jedan od kondenzatora ima kapacitivnost $2nF$. Naći nanelektrisna kondenzatora, ako je napon na kondenzatorima $U=6V$.

Rješenje



$$C_{p12} = C_1 + C_2$$

$$C_2 = C_{p12} - C_1 = 12nF - 2nF = 10nF$$

Naponi na oba kondenzatora su isti, $U=6V$.


Nanelektrisanja kondenzatora iznose:

$$Q_1 = C_1 \cdot U = 2 \cdot 10^{-9} \cdot 6 = 12 \cdot 10^{-9} C = 12nC$$

$$Q_2 = C_2 U = 10 \cdot 10^{-9} \cdot 6 = 60 \cdot 10^{-9} C = 60nC$$

4. Kolika je ekvivalentna kapacitivnost kondenzatora vezanih kao na slici ($C_{ab}=?$), ako je: $C_1=4 \mu F$, $C_2=8 \mu F$, $C_3=12 \mu F$?

Rješenje




Sva tri kondenzatora su u odnosu na priključke **a-b** vezana redno, pa je ukupna kapacitivnost

$$\frac{1}{C_{r123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{12} = \frac{6+3+2}{24} = \frac{11}{24} \left[\frac{1}{\mu F} \right]$$

$$\Rightarrow C_{ab} \equiv C_{r123} = \frac{24}{11} = 2,18 \mu F$$


5. Odrediti ekvivalentnu kapacitivnost $C_{ab}=?$, ako su kondenzatora vezana kao na slici, a vrijednosti kapacitivnosti su: $C_1 = 4 \mu F$, $C_2 = 4 \mu F$, $C_3 = 12 \mu F$.



Rješenje


U odnosu na priključke **a-b** kondenzatori C_1 i C_2 su vezani redno pa ih zamjenjujemo ekvivalentnim kondenzatorom, kapacitivnosti:

$$C_{r12} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4 \cdot 4}{4+4} = 2 \mu F$$



U odnosu na priključke **a-b**, kondenzatori C_{r12} i C_3 su vezani paralelno, pa je tražena ekvivalentna kapacitivnost:

$$C_{ab} = C_{r12} + C_3 = 2 + 12 = 14 \mu F$$



Pitanja-3

1. *Napisati izraz za kapacitivnost kondenzatora (pri naponu U nanelektrisanje kondenzatora je Q) i jedinice za sve veličine u tom izrazu.*
2. *Kako će se promjeniti kapacitivnost pločastog kondenzatora ako se rastojanje između ploča smanji dva puta ?*
3. *Kako će se promjeniti kapacitivnost pločastog kondenzatora ako se obloge kondenzatora zamijene oblogama dva puta manje površine ?*
4. *Kako će se promjeniti kapacitivnost pločastog kondenzatora ako se umjesto vazduha između obloga kondenzatora postavi dielektrik relativne dielektrične konstante 2,5.*
5. *Izvesti izraz za ekvivalentnu kapacitivnost dva redno vezana kondenzatora kapacitivnosti C_1 i C_2 .*
6. *Izvesti izraz za ekvivalentnu kapacitivnost dva paralelno vezana kondenzatora kapacitivnosti C_1 i C_2 .*